

## 2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

### **XIYIMO XA MASUNGULO: SWIKILI SWA TA VUTOMI GIREDI YA 2**

#### **SWILETELO SWA MATIRHISELO YA KHARIKHULAMU YA DYONDZO YA SWKILI SWA TA VUTOMI EKA XIYIMO XA MASUNGULO LESWI KATSAKANYIWEKE.**

- Dyondzo ya Swikili Swa ta Vutomi hi yona phuphu ra ku dyondza na ku dyondzisa eka Xiyimo xa Masungulo. Mhaka leyi yi nga ka yi ka tshikeleriwi ku ringana. Yi pfuneta “**ku dyondza na ku dyondzisa hi vuenti**” loko vadyondzi va tirhisa ntivomarito, ku tsala switsalwana na ku hlaya swin’we loku endliweke, vutivi bya dikixinari, ku tsala na sw.. na sw...
- Dyondzo ya Vutivi bya Masungulo na ku tihlayisa na ku hlayisa van’wana eka kharikhulamu ya Dyondzo ya swikili swa ta vutomi yi lulamisiwile hi tinhlokomhaka. Ku ringanyetiwile ku tirhisiwa ka tinhlokomhaka ku endlela ku katsakanya vundzeni bya tidyondzo to hambanahambana laha swikotekaka swi tlhela swi fanela. Tinhlokomhaka leti hlawuriweke ta Dyondzo ya Swikili Swa ta Vutomi ku suka eka XIPHOKHAMA ta kotara ya1 ku fika ka kotara ya 4 ti fanele ku endliwa.
- Kharikhulamu ya Dyondzo ya Swikili swa Ta Vutomi ya Kotara ya 1 ku fika eka kotare ya 4 yi pfanganyisiwile eka tsalwa leri.
- Tanihi Kotara ya 1 ku fika Kotara ya 4, tsalwa leri ri katsa Vuswikoti na Minkoka, Minongotinkulu na vutivi xikan’we na switirhisiwa leswi faneleke ku tirhisiwa leswi a swi katsiwangai eka XIPHOKHAMA.
- Vundzeni bya Dyondzo ya Swikili Swa Ta Vutomi yi pfanganyisiwile hi ndlela leyinene yo olova eka mavhiki hinkwawo eka Kotara yin’wanan na yin’wana.
- Mavhiki ya mune ya lulamiseriwile ‘Vululami’ bya Giredi ya 1 leswi katsaka nhluvukiso wa vuswikoti byo vona no twisisa na ndzemukiso wa mpfumawulo eka vadyondzi lava nga si lulamelaku kharikhulamu ya mafundza. Ku dyondza na ku dyondzisa ku ta ya emahlweni endzhaku ka mavhiki mabirhi loko ku endliwile tinhlokomhaka leti lulamisiweke Ku hlayela ehenhla, Ku hlaya swin’we, mintlangus, ku simbelela, ku aka tiphazili ku ya emahlweni tanihi le ka nhlokomhaka “Mina”.
- Xiyimo ya Giredi ya 1 hi xona xi nga ta kombisa loko van’wana va vadyondzi va nga lava ku engeteleriwa mavhiki yo hundza 4 kutani vadyondzi volavo va nga ya emahlweni na Nongonoko wa Vululami na Ndzemukiso wa mpfumawulo ku karhi ku dyondziwa. U NGA ENGETELA KUMBE KU HUNGUTA MAVHIKI KU KOTA KU DYONDZISA TINHLOKOMHAKA TA DYONDZO YA SWIKILI SWA TA VUTOMI EKA KOTARA Ya 1 leswi swi ta ya hi ku l mavhiki manganic lawa vana va ya lavaka ku kota ku fikelela.
- Giredi ya 2 na Giredi ya 3 va lulamiseriwile mavhiki ma2 ya Ndzemuko na Makambeleso yo sungula. Ku nga tirhisiwa Tinhlokomhaka Ta Kotara ya 4 loko u lava ku fikelela eka Tidyondzo ta Ririmi. Tirhisa tinhlokomhaka, Vundzeni na vuswikoti ku hlohotela ku dyondzisa dyondzo ya Ririmi.
- U NGA ENGETELA KUMBE KU HUNGUTA MAVHIKI KU KOTA KU DYONDZISA TINHLOKOMHAKA TA DYONDZO YA SWIKILI SWA TA VUTOMI EKA KOTARA Ya 1

#### **LEMUKA LESWI LANDZELAKA LOKO U DYONDZISA TIDYONDZO YA SWO ENDLA NGOPFU(SAYENSE, THEKINOLOJI, VUTSHILA BYA VUTUMBULUXI NA DYONDZO YA VUTIOLORI) TA DYONDZO YA SWIKILI SWA TA VUTOMI.**

- **KU TLANGA** , eka Xiyimo xa Masungulo l ku dyondza ka nkoka swinene loku nga ta ka ku nga honisiwi. Swi endliwa ku karhi ku landzeleriwa milawu ya COVID.
- Vadyondzi va fanele ku titwa va amukelekile na swona va va xiave eka ntlawa leswi swi leswaku va titwa va ri xiphemu na ku amukeleka
- Dyondondzo ya Vutshila bya vutumbuluxi, ku yimbelela na ntshukunyuko l ku tshungula loku lwaka na ku tshikeleleka loku nga vaka konat. Nseketelo hi swa vumunhu na matitwelo i swa nkoka swinene.
- Migingiriko yin’wana hi xi talo yi susiwile kumbe ku cinciwa ku endlela leswaku ku landzeleriwa nsiyerisanowampfhukaevanhwini. Migingiriko yi nga va yi endliwile ku angarhela ndhawu yo karhi..

**GRADE 2 REVISED TEACHING PLANS: DYONDZO YA SWIKOLI SWA TA VUTOMI**

**KOTARA YA 1  
45 WA MASIKU**

**VHIKI RA 1**

**VHIKI RA  
VU2**

**VHIKI RA  
VU3**

**VHIKI RA  
VU4**

**VHIKI RA  
VU5**

**VHIKI RA  
VU6**

**VHIKI RA  
VU7**

**VHIKI RA  
VU8**

**VHIKI RA  
VU9**

**VHIKI RA  
VU10**

**KU TIHLAYISA NA KU HLAYISA VAN'WANA**

**SWIPIMELO SWA SIKU NA SIKU SWA COVID-19:**

**Ntolovelo wa rihanyu lerinene wa siku na siku wu fanele ku landzeleriwa swinene:**

- Tsundzuxa vadyondzi hi ntolovelo wa siku na siku.
- Hlohlotela vadyondzi ku tshama ekaya loko va vabya.
- Vadyonzi va fanele ku ambala mask masiku hinkwawoTimask ti susiwa ntsena loko u dya kutani yi vekiwa eka ndhawu leyi hlayisekeke.
- Langutela nkarhi wa swakudya swa mpundzu ni swa nhlikanhi.
- Va dyondzise ku pfala nomo na nhompfu hi xikokola kumbe ku tirhisa thixu loko va khohlola kumbe ku entshemula. Xikan'we kan'we cukumeta thixu leyi tirheke..
- Hlamba mavoko hi mati na xisibi nkarhi hinkwawo / sanithayiza mavoko ya wena.
- Basisa na ku sanithayiza tindhawu leti khumbhiwaka nkarhi na nkarhi or (5 wa malepula ya jiki eka litara 1 ya mati) swo tlangisa, Swo tirhisa, Swa nchumu, na sw.. Tivisa endlelo leri ri va ntolovelo
- Xilogene:Siya mpfuka lowu ringaneke – Dyondzisa vadyondzi ku siyampfuka lowu ringaneke exikarhi ka vanhu na ku xeweta handle ko khumbana.
- Pfuna vadyondzi ku va na ntswela vusiwana, engetela ku tiya loko u ri karhi u aka mbangu lowu hlayisekeke na ku hlayisa van'wana.
- Kombisa hi rirhandzu na nhlayiso ku twisisa ku chava ka vana.
- Tiyisisa ntolovelo wa nkarhi hinkwawo ku sivela endlelo ro ka ri nga tolovekanga ku va" ntolovelo lowuntshwa".

**VADYONDZISI VA FANELE KU TIYISISA VUHLAYISEKI BYA VONA VINI NA VUHLAYISEKI BYA VANDYONDZI EKA NDHAWU LEYI VA NGA EKA YONA**

- Migingiriko ya Vutivi bya Masungulo na Ku tihlayisa na ku Hlayisa Van'wana yi fanelel yi ololoxa minongotinkulu na Suswikoti lebyi byi yelananka na Minongoti ya sayense Sayense ya swa vanhu, Sayense ya swa Ntumbuluko na Thekinoloji xik. Vulavisisi, hlovisa, vuswikoti byo lavisisa, na sw... Tiyisisa leswaku ntivomarito wa tumbuluxiwa ku endlela ku hlulukisa Ririmi
- .
- .
- Vutshila bya vutumbuluxi [Vutshila byo voniwa na byo endla] byi fanerile ku katsakanyiwa swinene na Dyondzo ya Ririmi.
- Dyondzo ya Vutiolori yi ta endliwa awara yin'we hi vhiki, Awara ya vumbirhi yi ta tirhisiwa ku hlaya swa Dyondzo ya Ku tihlayisa na ku hlayisa Van'wana Ku tihlayisa na ku hlayisa van'wana na Vutivi bya bya Masingulo, vutivi bya vundzeni xik. Swiphemuphemu swa xikambelo ntwisiso: "ku hlayela vutivi", switori, swithokovetselo na sw..
- Dyondzo yin'wana na yin'wana ya Swikili Swa Ta Vutomi yi ta sungula hi dyondzo ya 5-wa timinete ku lemukisa vadyondzi hi ta Covid-19 ku lemukisa ku hlamba mavoko, mahanyelo lamanene, swikombiso swa covid-19, ku siyerisana mpfuka exikarhi ka vanhu, ku pota rini naswona eka mani, mburisano loko munghana kumbe xirho xa ndyangu a hundzile emisaveni/loville na sw.. na sw..

Vadyondzi va languteriwa ku hetisa gingiriko lowu nga eka buku yo tirhela ya mudyondzi na xitoloveto xin'we kumbe swimbirhi kumbe gingiriko wo endla hi vhiki eka buku ya ntirho wa le tilasini ya dyondzo ya Vutivi Bya Masungulo na dyondzo ya Ku tihlayisa na ku hlayisa van'wanana

- **LEMUKA: MINTIRHO YA XIYIMO XA LE HENHLA YA LAWULO NA KU LAWULA MIEHLEKETO NA MAHANYELO YA MUNHU A SWI TSARIWANGA EKA XIPHOKHAMA KAMBE VUSWIKOTI LEBYI BYI PFUNETA VADYONDZI KU LAWULA MATITWELO, KU YINGISELA, KU TSUNDZUKA TIMHAKA, KU PULANA NA KU LULAMISA NKARHI NA SWILAVEKO NA KU TIHLAMULELA EKA VUMUNHU NA NTSHIKELELO LESWI NGA NI NKOKA EKA KU DYONDZA. U KOMBERIWA KU HLA NGOPFU HI MAYELANAN NA SWONA.**


2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

KOTARA 1 45 MASIKU	VHIKI RA 1	VHIKI RA 2	VHIKI RA 3	VHIKI RA 4	VHIKI RA 5	VHIKI RA 6	VHIKI RA 7	VHIKI RA 8	VHIKI RA 9	VHIKI RA 10
TINHLOKOMHAKA :	NDZEMUKISO / MAKAMBEL ELO YO MASUNGULO	NDZEMUKISO / MAKAMBELELO YO MASUNGULO	LESWI HI SWI LAVAKA LESWAKU HITA HANYA	LESWI HI SWI LAVAKA LESWAKU HITA HANYA	MINA NA VAN'WANA	MINA NA VAN'WANA	MUNHU UN'WANA NA UN'WANA U NA NKOKA	MUNHU UN'WANA NA UN'WANA U NA NKOKA	RIHANYU LERINENE	RIHANYU LERINENE
<b>VUSWIKOTI NA MINKOKA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimanisa</li> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Vulavula</li> <li>• Identify/Identity</li> <li>• Nhlonipho</li> <li>• Ku tiyisela na.sw...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku komba nhlonopho, rirhandzu, ntwela vusiwana na ku amukelana</li> <li>• Ku kombisa VUSWIKOTI, VUTIVI, MAENDLELO NA MINKOKA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku komba nhlonopho, rirhandzu, ntwela vusiwana na ku amukelana</li> <li>• Ku kombisa VUSWIKOTI, VUTIVI, MAENDLELO NA MINKOKA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku Vulavurisana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Lemuka</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku vulavurisana</li> <li>• Nhlonipho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemuka</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku vulavurisana</li> <li>• Nhlonipho Ntwelavusiwana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemuka</li> <li>• Ku vulavurisana</li> <li>• Ku kota ku hlonipha na ku rivalela</li> <li>• Nhlonipho Ntwela vusiwana</li> <li>• Ku tiyisela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Lemuka</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku vulavurisana</li> <li>• Nhlonipho Ntwelavusiwana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku vulavurisana</li> <li>• Nhlonipho Ntwelavusiwana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Lemuka</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku vulavurisana</li> <li>• a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Lemuka</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku vulavurisana</li> <li>• Ku tihlonipha</li> </ul>
<b>MINONGONOTIN KULU NA VUTIVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndzemukiso eka milawu na maendlelo</li> <li>• Tindhawu etlilasini na le xikolweni</li> <li>• Makambelelo ya masungulo</li> <li>• Ku aka hi tipfazili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndzemukiso eka milawu na maendlelo</li> <li>• Tindhawu etlilasini na le xikolweni</li> <li>• Makambelelo ya masungulo</li> <li>• Ku aka hi tipfazili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinxaka to hambanaha mbana ta swakudya-swa ku aka miri, ku nyika matimba, na swa rihanyu lerinene</li> <li>• Swakudya leswinenen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nkoka wa mati, moya wo tengana Dyambu:</li> <li>• Kuhlayisa switirhiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanghana</li> <li>• Swihlawule kisi swa munghana lonene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku ahlulanyimpi</li> <li>• Ku titshemba na ku chavisela van'wana hi ndlela ya nyimpi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanhu va fana hi tlhelo va hambanile</li> <li>• Matitwelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptations</li> <li>• Ku hlayisa vatsonisa</li> <li>• Ndzi nga va nghwazi/nhena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku Hlayisa swakudya leswi hi swi dyakakatsa ku swi sirhelela eka tinhongan a, na ku swi veka laha ku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swilo leswi nga na ngozi eka hina</li> <li>• Mahanyelo lamnene ya vutomi</li> </ul>

2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku aka hi tiphazili</li> <li>• Ku hlaya - leswi u tihlawuleleke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku hlaya-leswi u tihlawuleleke</li> </ul>	swo nyika matimba						titimela/ ku nga hola.	
<b>VUTIVI BYO SUNGULA</b>	Vuswikoti byo vona no twisisa	Vuswikoti byo vona no twisisa	Vuswikoti byo vona no twisisa	Vuswikoti byo vona no twisisa	Vuswikoti byo vona no twisisa	Vuswikoti byo vona no twisisa	Vuswikoti byo vona no twisisa	Vuswikoti byo vona no twisisa	Vuswikoti byo vona no twisisa	Vuswikoti byo vona no twisisa	Vuswikoti byo vona no twisisa
<b>VUNDZENI: XIPHOKHAMA</b>  <b>TSUNDZUKA minkarhi hinkwayo ku lemuka migingiriko leyi tlakusaka matirhiselo ya le henhla ya byongo</b> Ku tirha ka miehleketo. Ku tilawula Ku titlhogomela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makambeleo o ya Masungulo Ya Ririmi Ra Le kaya na Matematiki</li> <li>• XIPHOKHAMA – Lembe lerihundzeke VUSWIKOTI, VUTIVI, MAENDLELO NA MUNKOKA leswi nga endliwa eka Kotara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makambeleo ya Masungulo Ya Ririmi Ra Le kaya na Matematiki</li> <li>• XIPHOKHAMA – Lembe lerihundzeke VUSWIKOTI, VUTIVI, MAENDLELO NA MUNKOKA leswi nga endliwa eka Kotara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinxaka to hambana ta swakudya, ku aka miri, ku nyika matimba na swa rihanyu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mati – hikokwalaho ka yini hi lava mati</li> <li>• Moya – moya– wo tenga</li> <li>• Dyambu –</li> <li>• Nkoka wa dyambu.</li> <li>• Nsirhelelo eka dyambu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanghana – Swihlawule kisi swa munghanan lonene</li> <li>• Swihlawule kisi swa munghana lonene Swi katsa ku avelana swilo, ku pfunana, ku kombisanan xichavo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanhu va le xikolweni na va le kaya – katsa ku avelana swilo, , ku pfunana, ku kombisanan xichavo</li> <li>• Ku hlwisana na madzolongana hi ndlela leyinene – leswi katsaka ku titshemba na ku chavisela van’wana hi ndlela ya nyimpi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanhu va fana, hi tlhelo vanhu va hambanile</li> <li>• Swilo leswi pfunaka vanhu – swo fana na manghilazi yo hlaya, tinhomga ta famba hi tona, timbyana to letela swi pfuneto swo twa hi swona.</li> <li>• Ku hlayisa vatsoniwa</li> <li>• Ndzi nga va nghwazi/nhe nha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swilo leswi pfunakak vanhu – swo fana na manghilazi yo hlaya, tinhonga to famba hi tona, timbyana to letela swi pfuneto swo twa hi swona.</li> <li>• Ku hlayisa vatsoniwa</li> <li>• Ndzi nga va nghwazi/nhe nha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku hlayisa swakudya leswi hi swi dyaka katsa ku swi sirhelelo eka tinhongani , na ku swi veka laha ku nga hola.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swilo leswi nga na nghozi eka hina- ku dzaha fole, byalwa, swidzidzihar isi</li> <li>• Mintolovelo leyinene – ku fana na ku endla vutiolori nkarhi na nkarhi, ku languta thelevhixini nkarhi wuntsongo</li> </ul>	
<b>MASIKU YA VUKHONGERI/VUGANDZERI NA YAN’WANA YO HLAWULEKA LAWA YA TLANGERIWAKAK HI VAAKATI KO YA FANELE KU KANERIWA KOTARA HINKWAYO LOKO YA RI KARHI YA HUMELELA.</b>											

2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

<p><b>SWITIRHISIWA: TIYISISA MATIRHISELO YA BUKU YO TIRHELA YA MUDYONDZI</b></p>			<p>2 Buku yo Tirhela ya Mudyondzi 1 ppl. – 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ntiyiso wa xanchumu xa matlhelo ma3</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• Tichati Vhidiyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yo Tirhela ya Mudyondzi 1 ppl. 4 – 5</li> <li>• Buku yo Tirhela ya Mudyondzi ppl.. 6 – 7</li> <li>• Buku yo Tirhela ya Mudyondzi ppl.. 8 – 9</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• Tichati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yo Tirhela ya Mudyondzi ppl. 10–11</li> <li>• Ntiyiso wa xanchumu xa matlhelo ma3</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• Tichati Vhidiyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yo Tirhela ya Mudyondzi ppl. 12–13</li> <li>• Buku yo Tirhela ya Mudyondzi ppl. 14 – 15</li> <li>• Ntiyiso wa xanchumu xa matlhelo ma3</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• Tichati Vhidiyo</li> </ul>	<p>Buku yo Tirhela ya Mudyondzi ppl. 16 – 17</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yo Tirhela ya Mudyondzi ppl. 22 - 23</li> <li>• Buku yo Tirhela ya Mudyondzi ppl.</li> <li>• 18 – 19</li> <li>• Ntiyiso wa xanchumu xa matlhelo ma3</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• Tichati</li> <li>• Vhidiyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yo Tirhela ya Mudyondzi ppl. g.</li> <li>• 20 – 21</li> <li>• Buku yo Tirhela ya Mudyondzi ppl..</li> <li>• 24 – 25</li> <li>• Ntiyiso wa xanchumu xa matlhelo ma3</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• Tichati</li> <li>• Vhidiyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yo Tirhela ya Mudyondzi ppl. 28 – 29</li> <li>• Ntiyiso wa xanchumu xa matlhelo ma3</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• s</li> <li>• Tichati Vhidiyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yo Tirhela ya Mudyondzi ppl. 30 – 31</li> <li>• Ntiyiso wa xanchumu xa matlhelo ma3</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• Tichati Vhidiyo</li> </ul>
<p><b>NKAMBELO WA NKAMAFUNDZHA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migingiriko yi fanele ku xiyaxiyiwa na ku kamberiwa hi nkarhi wa migingiriko ya siku na siku eka Swikili swa ta Vutomi. Tihela u lemuka Vuswikoti, Vutivi, Maendlelo na Minkoka leswi hluvukisiweke na ku tokotiwa eka Ririmi Ra Le Kaya na Matematiki .</li> <li>• Ku nga nyikiwa migingiriko yo tsala.</li> <li>• Vuswikoti, ku tirhisa vutivi, matikhomele na minkoka a hi migingiriko yo kamberiwa kambe tiyisisa leswaku vadyondzi va nyikiwa nkarhi wo kombisa vuswikoti lebyi hi ku vulavula, ku endla na hi ku tsala kunene .</li> <li>• Tirhisa nkambelo wa nkamafundzha na ku ya emahlweni.</li> </ul>									
<p><b>MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI:</b></p>	<p>LANGUTISA EKA DBE SWILETELO SWA MAKAMBELELO YO SUNGULA</p> 									

2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

<b>KOTARA YA 1 MASIKU 45</b>		<b>VHIKI RA 1</b>	<b>VHIKI RA 2</b>	<b>VHIKI RA 3</b>	<b>VHIKI RA 4</b>	<b>VHIKI RA 5</b>	<b>VHIKI RA 6</b>	<b>VHIKI RA 7</b>	<b>VHIKI RA 8</b>	<b>VHIKI RA 9</b>	<b>VHIKI RA 10</b>
<b>TINHLOKO- MHAKA TA XIPHOKHAMA:</b>	<b>NDZEMUKISO /MAKAMBEL ELO YA MASUNGUL O</b>	<b>NDZEMUKISO / NDZEMUKISON</b>	<b>LESWI HI SWI LAVAKA LESWAKU HI TA HANYA</b>	<b>LESWI HI SWI LAVAKA LESWAKU HI TA HANYA</b>	<b>MINA NA VAN'WANA</b>	<b>MINA NA VAN'WANA</b>	<b>MUNHU UN'WANA NA UN'WANA U NA NKOKA</b>	<b>MUNHU UN'WANA NA UN'WANA U NA NKOKA</b>	<b>RIHANYO LERINENE</b>	<b>RIHANYO LERINENE</b>	

2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

<p><b>VUSWIKOTI NA MINKOKA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ava</li> <li>• Pima</li> <li>• Ku kambela</li> <li>• Ku vulavurisana</li> <li>• Nhlonipho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku vulavurisa na</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku vulavurisana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku vulavurisa na</li> <li>• Ava</li> <li>• Pima</li> <li>• Ku kambela</li> <li>• Ku kambela</li> <li>• Ku vulavurisa na</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku vulavurisa na</li> <li>• Ava</li> <li>• Pima</li> <li>• Ku kambela</li> <li>• Ku vulavurisa na</li> </ul>	<p>A ku na ku hlangana ka ntumbuluko</p>	<p>A ku na ku hlangana ka ntumbuluko</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku vulavurisana <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ava</li> </ul> </li> <li>• Ku vulavurisa na</li> <li>• Ku hlayisa Nhlonipho</li> </ul>	<p>A ku na ku hlangana ka ntumbuluko</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku vulavurisa na <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ava</li> <li>• Ku vulavurisa na</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xiyaxiya</li> <li>• Pimanisa</li> <li>• Ku vulavurisa na <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ava</li> <li>• Ku vulavurisa na</li> </ul> </li> </ul>
<p align="center"><b>TSUNDZUKA minkarhi hinkwayo ku lemuka migingiriko leyi tlakusaka matirhelo ya le henhla ya byongo</b></p> <p align="center">:</p> <p align="center">Ku tirha ka miehleketo, Ku tilawula and Ku titlhogomela</p>										
<p><b>MINONGONOTIN KULU NA VUTIVI:</b></p> <p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku lemukisa hi milawu na maendlelo</li> <li>• Tindhawu etlilasinina le xikolweni</li> <li>• Makambelelo ya masungulo</li> <li>• Swi tirhisiwa swo hlaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku lemukisa hi milawu na maendlelo</li> <li>• Tindhawu etlilasinina le xikolweni</li> <li>• Makambelelo ya masungulo</li> <li>• Swi tirhisiwa swo hlaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinxaka to hambanaha mbana ta swakudya-swa ku aka [Tindhoho and swa makampfu, matsavu, mihandzu, ,swa masi na swa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laha mati ya kumekaka kona [Xihlovo xa mati – mpfula], damu, nambu na sw...</li> <li>• Ndlela yak u hlayisa mati</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanhu</li> <li>• Swilo leswi pfunaka vanhu [tinhonga to famba hi tona, manghilazi ya hlaya, swipfuneto swo twa hi swona, xitulu</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku hlayisa swakudya leswi hi swi dyaka</li> <li>• Ku basisa mati [Ku virisa, ku sefa, ku chela swi dlaya switsongw</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swilo leswi nga na nghozi eka hina</li> <li>• Mintolovel o leyinene</li> </ul>

2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS


				mafurha tloyili, nyama, hlampfi huku, timangana tinyawa • Ntirho wa mati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nkoka wa moya ni dyambu</li> <li>• Vhidiyo – Nkoka wa dyambu eka swimilana</li> </ul>			xa mavhilwa na sw...]		atsongwan a]	
<p><b>VUNDZENI BYA XIPHOKHAMA</b></p> <p><b>TIYISISA KU TIRHISA BUKU YO TIRHELA YA MUDYONDZI HI NTALO YA DBE</b> Hlayela ku tiva (ntwisiso) Wa tsala leri nga riki ra ntiyiso na tsalwa leri nga ra ntiyiso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makambeleo yo sungula ya Ririmi Ra Le Kaya na Matematiki</li> <li>• XIPHOKHAMA – Lembe leri hundzeke VUSWIKOTI, VUTIVI, MAENDLELO NA MINKOKA eka Kotara leyi endliweke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makambeleo yo sungula ya Ririmi Ra Le Kaya na Matematiki</li> <li>• XIPHOKHAM A – – Lembe leri hundzeke VUSWIKOTI, VUTIVI, MAENDLELO NA MINKOKA eka Kotara leyi endliweke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mati – hikokwalah o ka yini hi lava mati (ku sweka, ku nwa, swimila, ku hlantswa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moya – moya wo tenga [Xana Moya l yini ?]</li> <li>• Dyambut – ku katsa na nsirhelelo eka rona [Hikokwalah o ka yini hi lava dyambu? – Leswi hanyaka; vanhu ,swiharhi na swimila]</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swilo leswi pfunaka vanhu</li> <li>• [tinhonga to famba hi tona, manghilazi ya hlaya Vhidiyo-Ndlela leyi manghilazi ya endliwaka ha yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tisirhelela eka switsotswana (switsong watsong wanan)</li> <li>• Ku hlayisa swakudya swi hola</li> <li>• Tindlela to olova to basisa mati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swilo leswi nga na nghozi eka hina – ku dzaha, byalwa, swidzidzi harisi</li> <li>• Mintolove lo leyinene – Ku fana na ku endla vutiolori nkarhi na nkarhi, ku languta thelevhixini nkarhi wuntsongo.</li> </ul>		



## 2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

<p><b>MAXELO</b>  CHATI YA TA MAXELO YI FANELE KU CINCIWA MASIKU HINKWAWO ELEM BENI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku vhumba</li> <li>• Mpimo wa le hansi na Mpimo wa le henhla wa mahiselo.</li> <li>• Mifungo (Celsius, TA MAXELO)</li> <li>• Mapapa</li> <li>• Hetisa chati ya Maxelo</li> </ul> <p>Switsutsutsu, moya na sw..</p>										
<p><b>SWITIRHISIWA</b>  <b>TIYISISA</b>  <b>KU TIRHISA</b>  <b>SWINENE BUKU</b>  <b>YA MUDYONDZI</b>  <b>YO TIRHELA</b></p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl 2 - 3</li> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl 4 – 5</li> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl 6 – 7</li> <li>• Xa nchumu xa matlhelo ma3 xa ntiyiso</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• Tichati</li> <li>• Vhidiyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl</li> <li>• 8 – 9</li> <li>• 3D reality</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• Tichati</li> <li>• Vhidiyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl</li> <li>• 10–11</li> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl</li> <li>• 12 – 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl</li> <li>• 14 - 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl</li> <li>• 16 – 17</li> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl</li> <li>• 22 - 23</li> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl</li> <li>• 18 – 19</li> <li>• Xa nchumu xa matlhelo ma3 xa ntiyiso</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• Tichati</li> <li>• Vhidiyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl</li> <li>• 20 – 21</li> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl</li> <li>• 24 – 25</li> <li>• Xa nchumu xa matlhelo ma3 xa ntiyiso</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• Tichati</li> <li>• Vhidiyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl</li> <li>• 28 – 29</li> <li>• Xa nchumu xa matlhelo ma3 xa ntiyiso</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• Tichati</li> <li>• Vhidiyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUKU YA MUDYONDZI YO TIRHELA ppl</li> <li>• 30 – 31</li> <li>• Xa nchumu xa matlhelo ma3 xa ntiyiso</li> <li>• Swikombako mbana</li> <li>• Tichati</li> <li>• Vhidiyo</li> </ul>

## 2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

	<b>NKAMBELO WA NKAMAFUNDZHA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migingiriko yi fanele ku xiyaxiyiwa na ku kamberwa hi nkarhi wa migingiriko ya siku na siku eka Swikili swa ta Vutomi. Tlhela u lemuka Vuswikoti, Vutivi, Maendlelo na Minkoka leswi hlulukisiweke na ku tokotiwa eka Ririmi Ra Le Kaya na Matematiki .</li> <li>• Ku nga nyikiwa migingiriko yo tsala.</li> <li>• Vuswikoti, ku tirhisa vutivi, matikhomele na minkoka a hi migingiriko yo kamberwa kambe tiyisisa leswaku vadyondzi va nyikiwa nkarhi wo kombisa vuswikoti lebyi hi ku vulavula, ku endla na hi ku tsala kunene .</li> <li>• Tirhisa nkambelo wo nkamafundzha na ku ya emahlweni.</li> </ul>
	<b>MAKAMBELLELO YA LE XIKOLWENI:</b>	<p>LANGUTISA EKA DBE SWILETELO SWA MAKAMBELELO YO SUNGULA</p> 

<b>VUTS HILA BYA</b>	<b>KOTARA YA 1 MASIKU YA 45</b>	<b>VHIKI 1</b>	<b>VHIKI 2</b>	<b>VHIKI 3</b>	<b>VHIKI 4</b>	<b>VHIKI 5</b>	<b>VHIKI 6</b>	<b>VHIKI 7</b>	<b>VHIKI 8</b>	<b>VHIKI 9</b>	<b>VHIKI 10</b>
----------------------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

TINHLOKOMHAKA:	NDZEMUKISO/MAKAMBE LELO YA MASUNGU LO	NDZEMUKISO/MAKAMBE LELO YA MASUNGU LO	TINGUVA	LESWI HI SWI LAVAKA LESWAKU HI TA HANYA	MINA NA VAN'WANA	MINA NA VAN'WANA	MUNHU UN'WANA NA UN'WANA U NA NKOKA	MUNHU UN'WANA NA UN'WANA U NA NKOKA	RIHANYU LERINENE	RIHANYU LERINENE
<b>TUMBULUXA HI MATLHELO MA2</b>										
Vadyondzi va ta va na khontheyini ya ayisikhirimi un'wana na un'wanana ya yena n'wini na switirhisiwa (pritt, swikero, tikhirayoni ta pensele, tikhirayoni na sw...) Loko leswi swi nga endleki, <i>dirowa hi leswi nga kona</i>										
Tirhisa swiphemu swa vutshila tanihi swanomo na ku ndlandlamuxa vutumbuluxi bya ku tsala										
<b>TSUNDZUKA</b> minkarhi hinkwayo ku lemuka migingiriko leyi tlakusaka matirhelo ya le henhla ya byongo										
: Ku tirha ka miehleketo, Ku tilawula and Ku titlhogomela										
Penda swifaniso swa wena n'wini na van'wana mi ri karhi mi tsutsuma, tlula, na swin'wana, u kanaela mihlovo leyi toloveleke, xivumbeko n rixaka ra yona.					X					
• Tumbuluxa tipatironi to tirhisa swivumbeko na rixaka ra yona.			X							
<b>TUMBULUXA HI MATLHELO MA3 (KU AKA/VUMBA)</b>										
Vadyondzi va fanele ku van a vumba bya vona na switirhisiwa swa vona vinyi endzeni ka khontheyini Loko swi endleka ,u nga cinca ngingiriko										
Tirhisa vumba ku endla na ku khavisa tikhonteyina/ swibye; kanaela tipatironi, swivumbeko swa xijometiri, rixaxa, xivumbeko xa rival na maqhinga lamanene yo khomanisa.								X		
<b>KU TA NA MAQHINGA NA KU HLAMUSELA</b>										

2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

Tirhisa xitulu xa yena n'wini kumbe ehahandle – Yelanisa na xitori ekay Dyondzo ya Ririmi Ra Le kaya kumbe Dyondzo ya Swkili Swa Ta Vutomi

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encenyeta leswi fambelanaka na tinhlokomhaka leti hlawuriweke kumbe switori leswi hlamuseriwaka hi mudyondzisi, u tirhisana na munghana mi tlhela mi cincana swiyimo.</li> </ul>								X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirhisa maqhingha ya ntlangu ku valanga matitwelo na miehleketo ya ximunhuhatwa, xik; ntlangu wu yimisiwa kutani ximunhuhatwa xin'wana na xin'wana xi komberiwa k uvula leswi xi titwisaka xiswona hi nkarhi wolowo.</li> </ul>									X	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Endla tipatironi ta ncino ti hlanganisiwile na ku famabafamba ku fana na ku phokotela ku encenyeta ncino wa ku jaha ka hanci, ku macha, ku tlulatlula, na sw. na sw..</li> </ul>				X						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlanga tinsimu to kongomisiwa eka tidayinamiki to fana na; huwa na ku twakala ti ri ehansi, ti hatlisa na ku nonoka.</li> </ul>				X						

2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

<ul style="list-style-type: none"> <li>Dyondza macinelo ya ncino wa Afrika Dzonga, wo fana na ncino wa magamubutsu, na yin'wana, such as gumboot dancing, and others</li> </ul>							X			
<p style="text-align: center;"><b>MINTLANGU YA VUTUMBULUXI NA VUSWIKOTI</b></p> <p>Migingiriko leyi yi nga endliwa eka ndhawu leyi lulamisiwekek kahle. Loko ndhawu leyikulu yo ringanela yi nga ri kona tirha hi mintlawu leyintsongo kumbe u cinca migingiriko. (Xiyaxiya swipimelo swa COVID-19)</p> <p style="text-align: center;">(dirowa mintila- vadyondzi va cincana hi va 7 kumbe 8 ku ya hi nhlayo ya mintila- Loko ku ri hava ndhawu, yi nga endliwi migingiriko yak u fambafamba)</p>										
<p>Vutiolori byo kufumeta miri; vutiolori bya ku hefemula na ku tirhisa mahlangano yo hambana yo fana na hlakala, oloxa na ku hundzuluxela hlakala ra voko, na swin'wana.</p>		X							X	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kufumeta rito: tirhisa tinsimu, switwari swo yimbelela, swinsin'wana swo yimbelela swa mimpfumawulo yo yelana na swohomboloxa ririmi</li> </ul>	X		X			X		X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ku yimbelela tinsimu hi rito rin'we, hi ku siyerisana.</li> </ul>			X			X		X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Swingecengece swa le mirini: ku ba hi rivilo leri fanaka na matirhiselo ya mimpfumawulo yo</li> </ul>				X			X			

2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

hambanahambana( phokotela, gima ehansi)											
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ku fambafamba: ku famba, ku tsutsuma, ku tlula hi matlhelo yo hambanahambana a ri yexe kumbe na munghana.</li> </ul>		X									X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nkantshukunyuko: ku fikelela, ku korama, ku tiyimela hi wexe kumbe u pfuniwa hi munghana</li> </ul>				X					X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Migingirikpo yo byelana switori; ku yingisela na ku hlamula van'wana hi ndlela leyi faneleke ku fana na ku byelana switori hi swakudya leswi va swi rhandzaka hi vambirhi, nhlengeleto wa switori, na sw. na sw.</li> </ul>						X				X	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ku horisa na kut wisisa: ku etlela hi nhlana, ku hefemulela endzeni na le handle, ku languta muhlovo tanihi xinyanyurisi</li> </ul>		X							X		X
<b>SWITIRHISIWA</b> Ku ta na maqingha	Miri wa vadyondzi, desika, xitulu, swo endliwa ekaya										
<b>NKAMBELO WA NKAMAFUNDZHA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migingiriko yi fanele ku xiyaxiyiwa na ku kamberwa hi nkarhi wa migingiriko ya siku na siku eka Swikili swa ta Vutomi. Tihela u lemuka Vuswikoti, Vutivi, Maendlelo na Minkoka leswi hlulukisiweke na ku tokotiwa eka Ririmi Ra Le Kaya na Matematiki</li> <li>Tiyisisa leswaku vadyondzi va nyikiwa nkarhi wo kombisa swikoti lebyi hi ku endla.</li> <li>Tirhisa nkambelo wa nkamafundzha na ku ya emahlweni.</li> </ul>										

2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

	<b>MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI:</b>	LANGUTISA EKA DBE SWILETELO SWA MAKAMBELELO YO SUNGULA
--	-------------------------------------	--

<b>DYON DZO</b>	<b>KOTARA YA 1 45 WA MASIKU</b>	VHIKI 1	VHIKI 2	VHIKI 3	VHIKI 4	VHIKI 5	VHIKI 6	VHIKI 7	VHIKI 8	VHIKI 9	VHIKI 10
---------------------	-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

TINHLOKO-MHAKA	NDZEMUKISO/ MAKAMBE LELO YA MASUNGU LO	NDZEMUKISO/ MAKAMBE LELO YA MASUNGU LO	TINGUVA	LESWI HI SWI LAVAKA LESWAKU HI TA HANYA	MINA NA VAN'WANA	MINA NA VAN'WANA	MUNHU UN'WANA NA UN'WANA U NA NKOKA	MUNHU UN'WANA NA UN'WANA U NA NKOKA	RIHANYU LERINENE	RIHANYU LERINENE
<p><b>VUSWIKOTI:</b></p> <p><b>TSUNDZUKA</b> minkarhi hinkwayo ku lemuka migingiriko leyi tlakusaka matirhiselo ya le henhla ya byongo                      Ku tirha ka miehleketo.                      Ku tilawula                      Ku titlhogomela</p>	<p><b>KU TLANGA I NDLELA YA NTUMBULUKO EKA MALEMBE LAWANA NA XIYIMO LEXI VADYONDZI VA NGA EKA XONA EKU KULENI KA VONA. KU TLANGA A KU FANERIWANGA KU SIVERIWA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiyisisa nsiyerisanowampfhuka evanhwini.</li> <li>• Migingiriko yi antswisiwile ku tiyisisa nsiyerisanowampfhukaevanhwini.</li> <li>• Migingiriko yi endleriwe etlilasini- laha ku nga na ntalo wa vadyondzi- pfumelele vadyondzi ku siya mpfuka lowu hlayisekeke loko va ri ehandle.</li> <li>• Va nga titoloveta migingiriko ya ntshukunyuko loko va ri eku fambeni va nghena na ku huma etlilasini na mpundzu kumbe loko va vuyela etlilasini.</li> <li>• Tiyisisa leswaku tidyondzo ta 15 – 20 wa timinsetse tin a migingiriko leyi landzelaka: <b>ku tikufumeta na ku horisa miri.</b> U nga hlanga nisa yin'wanan ya migingiriko yo tikufumeta, ku fambafamba na nkatshukunyuko na migingiriko ya vutumbuluki bya mintlangu na vuswikoti bya Dyondzo ya Vutiolori.Loko ku ri na ndhawu u nga engetela na ku ndlandlamuxa nkarhi.</li> <li>• Pfumelela vadyondzi ku tirhisa switirhi swa vona kumbe va tirhisa switirhi hi mintlwa hi masiku yo hambana ku nyika nkarhi wo sanithayiza.</li> <li>• Switirhisiwa hinkwaswo swi fanele ku hlantswiwa endhaku ka ku tirhiwa nkarhi wun'wana na wun'wana (litaro 1 ya mati na 5 wa swilepulana swa jiki)</li> </ul> <p><b>- HAMBIL LESWI MIGINGIRIKO YI ENDLIWEKE HI VHIKI,U NGA CINCA MIGINGIRIKO YI FAMBELANA NA SWILAVEKO SWA WENA KUMBE NDHAWU</b></p>									
<p style="text-align: center;"><b>KU FAMBAFAMBA</b></p> <p>Migingiriko leyi yi nga endlwa eka ndhawu leyi lulamisiweke kahle.Loko ndhawu leyikulu yo ringanela yi nga ri kona tirha hi mintlawa leyintsongo kumbe u cinca migingiriko. (Xiyaxiya swipimelo swa COVID-19)</p> <p style="text-align: center;"><b>KU FAMBAFAMBA NA KU OLOLOXA MISIHA LEYIKULU NA MISIHA YA NKAKA SWI NA NKOKA EKA KU TUMBULUXI BYO TSHAMA ETAFULENI KUMBE EMETENI . SWI NYIKA VUTWI BYA VUN'WINYI.</b></p>										
<p>Tlanga ntlangu wa swa ndhavuko, xik. Khadi, ncuva [ Khume wa maribye} Sungula hi hi 5 wa maribye ( maribye ya yena n'wini) Mintlawa yo hambana yi nga endlwa migingiriko yo hambana va ri ka va xiyaxiya</p>	X		X		X		X		X	



2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

nsiyerisanowampfukaevanhwini.										
• Mphikizano wo tsutsuma u khomile mazambala/matapula hi lepula.						X				
<b>Minsiha yo pfuneta ku vona na ku twisisa</b>										
• Hoxa tibinibege ehenhla u thlela u ti qhavulela	x							X		
<b>NDZETELO WA VUTLHELO</b>										
Ku tsanyuka na ku songana va endla miri wu leha kumbe wu va wuntsongo hilaha va kotaka hakona,		X							X	
<b>NCINO</b> (xiyaxiya ku siyerisana ndhawu – nsiyerisanowampfukaevanhwini) N'wana un'we hi nkarhi – sanithayiza swikhomo swa ntambu /tinhu/swinhongana										
• Ku tlulatlula tintambhu leti xaxameleke tlhelo na tlhelo. Va vuyelela nakambe va ri karhi va anamisa mpfuka exikarhi ka ntambhu			X						X	
<b>NDZINGANISO</b> Hi vuleteri bya le henhla – n'wanan un'we hi nkarhi ( Dirowa tibiloko tintsongo kumbe tirhisa tihupu ka 5 - 10 kumbe vadyondzi vo tala hi ku cincana xikan'we kan'we ku kari ku xiyaxiya nsiyerisanowampfukaevanhwini loko lava van;wana va tshamile va yimerile nkarhi wa vona va forile). <b>CINCA migingiriko loko swi fanerile.</b>										
• Dzenengela bege hi swirho swo hambana swa miri a ri				X						X

2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

karhi a famba ehenhla ka ntila wo loloka)										
• Ku lawula, ku tirhisana na vutiolori bya ndzinganiso		X				X	X			
<b>VUTHLELO</b> Cinca migingiriko loko swi fanerile										
• Vas ungula migingiriko hi ku tirhisa swirho leswi nga tirhisiwiki ngopfu, tanihi voko ra ximatsi eka loyi a tirhisaka ra xinene swi va tano na le ka milenge					X				X	
<b>SWITIRHISIWA</b> Ku ta na maqingha	Ntambhu yo tlula hi yona, sticks, binibege, tibolo ta maphepha, 10 wa maribye hi n'wana (va hlengeleta vona vinyi. Lamantsongo swinenen leswaku va kota ku khoma), tana na qingha ra zambhala na lepula na sw...									
<b>MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZHA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migingiriko yi fanele ku xiyaxiyiwa na ku kamberiwa hi nkarhi wa migingiriko ya siku na siku eka Swikili swa ta Vutomi. Tihela u lemuka Vuswikoti, Vutivi, Maendlelo na Minkoka leswi hluvukisiweke na ku tokotiwa eka Ririmi Ra Le Kaya na Matematiki</li> <li>• Tiyisisa leswaku vadyondzi va nyikiwa nkarhi wo kombisa swikoti lebyi hi ku endla. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirhisa nkambelo wa nkamafundzha na ku ya emahlweni.</li> </ul> </li> </ul>									
<b>MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI:</b>	LANGUTISA EKA DBE SWILETELO SWA MAKAMBELELO YO SUNGULA									

2021 Annual Teaching Plan: LIFE SKILLS

--	--	--